

Na osnovu člana 45. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.list RCG“ broj 42/03,28/04,75/05,13/06,i „Sl.list CG“broj 88/09,3/10,38/12,10/14,57/14 i 03/16),člana 93 tačka 2a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14)) i člana 40 Statuta Opštine Budva(Sl.list Crne Gore – opštinski propisi “ broj 19/10), Skupština Opštine Budva na sjednici održanoj dana 27. marta 2017 godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju saglasnosti za gradnju na UP 12 blok B7 u skladu sa DUP-om Petrovac šira zona

1. Daje se , Crnogorskoj provinciji franjevske bezgrešnog začeca koja je vlasnik katastarskih parcela 669 i 671 KO Petrovac a koje čine UP 12 blok B7 u skladu sa DUP-om Petrovac šira zona u čiji sastavni dio ulazi dio kat.parcela 673 KO Petrovac, parcelacijom označena kao kat.parcela 673/2 KO Petrovac u površini od 87m² vlasništvo Opštine Budva , saglasnost za gradnju na urbanističkoj parceli .

Saglasnost se daje u skladu sa Idejnim rješenjem urađenim od strane privrednog društva “Adria invest” doo Budva posl.br.35 od 19.08.2016 godine i revidovano od strane DOO “Monolit Projekt ” Budva i Mišljenjem Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine broj 06-061-1554/1 od 1.09.2016.godine.

2. Ovlašćuje se Predsjednik opštine Budva da u ime Opštine Budva pred izabranim notarom, po uslovima iz ove odluke , potpiše saglasnost na idejno rješenje.

3. Ovlašćuje se Predsjednik opštine da u ime Opštine Budva zaključi Ugovor o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekta socijalne zaštite-doma starih bruto površine 827,99m² i 52,08m² ostava i tehničkih prostorija u ukupnom iznosu od 143.727.30Eura.

4. Rješenje o davanju saglasnosti stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u “Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi“ .

Broj: 10- 316/1
Budva, 27.mart 2017. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK,
Đorđije Vujović, s.r.